



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinaugljevik.net	Srijeda, 03. maj 2017. godine UGLJEVIK BROJ 6/17 GOD. LV	Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Stručna služba Telefon: (055) 773-756
--	--	---

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 1. i člana 83. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16), te člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.04.2017.godine donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU NACRTA I O SPROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STATUTA OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

- (1) Utvrđuje se nacrt Statuta opštine Ugljevik.
- (2) Nacrt Statuta opštine Ugljevik je sastavni dio ove odluke.

Član 2.

- (1) O nacrtu Statuta opštine Ugljevik će se sprovesti javna rasprava u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove odluke.
- (2) Zadužuje se Načelnik opštine da organizuje javnu raspravu o nacrtu Statuta opštine Ugljevik i da, uz prijedlog Statuta opštine Ugljevik, Skupštini podnese izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Član 3.

Nacrt Statuta opštine Ugljevik objaviće se na internet stranici opštine.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01-022-6 /17
Datum: 28.04.2017. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 16. Zakona o sistemu javnih službi (Službeni glasnik Republike Srpske,, 68/07,109/12 i 44/16) člana 8. Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje organa poslovođenja i upravljanja u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik, (Službeni bilten opštine Ugljevik, broj 3/04, 5/05, 11/07 i 3/14), i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici održanoj dana, 28.04.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

- Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje :
- Tri člana Upravnog odbora Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik,
 - Tri člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Ugljevik,
 - Tri člana Upravnog odbora Dječijeg vrtića „Duško Radović“ Ugljevik (predstavnik osnivača, predstavnik savjeta roditelja i stručnog osoblja dječijeg vrtića od kojih se jedan član imenuje iz reda zaposlenih u ustanovi),
 - Tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik,
 - Tri člana Upravnog odbora JU Sportsko rekreativnog centra „Rudar,, Ugljevik
 - Pet članova Upravnog odbora Doma zdravlja Ugljevik,

Član 2.

Opšti, posebni i ostali uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje članova Upravnih odbora Javnih ustanova propisani su Zakonom, Statutima Javnih ustanova i Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje organa poslovođenja i upravljanja u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik.

Član 3.

Rok za podnošenje prijava na konkurs iz člana 1. Odluke je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Javni konkurs iz člana 1. ove Odluke objaviće se u „Službenom glasniku RS, i dnevnom listu „EuroBlic,“.

Član 4.

Raspisivanje konkursa, postupak izbora, uključujući pregled prispjelih prijava i predlaganje kandidata, u skladu sa utvrđenim kriterijumima izvršiće Komisija za izbor koju je imenovala Skupština opštine.

Član 5.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01-111-20/17
Datum, 28.04.2017. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav (2), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 40. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13 106/15 i 3/16), i člana 26. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine, donosi

O D L U K U O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE REGULACIONOG PLANA „NOVO NASELJE“ RAVNO POLJE

Član 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene Regulacionog plana „Novo naselje“ Ravno Polje (Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 11/10).

Član 2.

Granica obuhvata izmjene Regulacionog plana „Industrijska zona Ugljevik“ obuhvata lokaciju od tri parcele označene kao k.č. broj 379/59, 379/50 i 379/52 K.O. Ravno Polje.

Površina obuhvata izmjene Regulacionog plana iznosi 0,23ha.

Član 3.

Period za koji se utvrđuju planski parametri je do 2027. godine.

Član 4.

Smjernice za izradu izmjene:

Plan je neophodno izraditi u svemu prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13), podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, te drugim propisima relevantnim za planiranje i uređenje prostora (koji se odnose na: saobraćaj, snabdijavanje energijom, snabdijavanje vodom, telekomunikacije, zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštitu prirode, zaštitu vode, vazduha, poljoprivrednog i

šumskog zemljišta, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara i sl.).

U području izmjene razmotriti mogućnost zadržavanja pomoćnog objekta izgrađenog na međi između parcela 379/52 i 379/50 i pripajanje pripadajućeg zemljišta parceli 379/52 i preparcelacija predmetnih parcela tako da se parceli 379/50 pripoji parcela 379/59.

Nosilac izrade dužan je obezbijediti usaglašenost Regulacionog plana sa odgovarajućim planom višeg reda.

Član 5.

Rok za izradu planskog dokumenta je 90 dana od dana potpisivanja ugovora sa nosiocem izrade izmjene Regulacionog plana „Novo Naselje“ Ravno Polje.

Član 6.

Izmjena Regulacionog plana „Novo Naselje“ Ravno Polje treba da sadrži sve elemente propisane članom 35. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13) i Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 69/13).

Član 7.

Skupština opštine Ugljevik, na prijedlog nosioca pripreme, utvrđuje nacrt plana, kao i mjesto, vrijeme i način izlaganja nacrta na javni uvid.

Nacrt izmjene Regulacionog plana, biće stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta plana na javni uvid, javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi ovaj plan, biće obaviješteni putem oglasa, koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja, 8 dana prije početka javnog uvida i 15 dana od početka izlaganja plana na javni uvid.

Nacrt izmjene Regulacionog plana, izlaže se na javni uvid u skladu sa odredbama člana 47. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i da o njima zauzme stav prije utvrđivanja prijedloga plana, te da obrazložen stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme plana i licima koja su dostavila prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt.

Stav nosioca izrade plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima, razmatra se na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme plana, nosioca izrade plana, predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42, stav (3) Zakona o uređenju prostora i građenju i članovi savjeta plana.

Javna rasprava iz prethodnog stava mora se organizovati u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida. Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Nosilac pripreme objavljuje poziv za javnu raspravu, u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike, tri dana prije i na dan održavanja rasprave.

Ukoliko se prijedlog planskog dokumenta, na osnovu prihvaćenih primjedbi i mišljenja, pristiglih u toku javnog uvida, značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac pripreme dužan je da organizuje ponovo javni uvid.

Ponovni javni uvid sprovede se u skladu sa članom 49. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav (4) Zakona o uređenju prostora i građenju, nosilac pripreme utvrđuje prijedlog izmjene Regulacionog plana koji se dostavlja Skupštini opštine Ugljevik na usvajanje.

Član 8.

Finansijska sredstva potrebna za izradu izmjene obezbijedena od strane investitora iz člana 41. Zakona.

Član 9.

Nosilac izrade izmjene Regulacionog plana biće pravno lice koje ima odgovarajuću licencu za izradu ove vrste dokumenata prostornog uređenja. Izbor nosioca izrade vrši se u skladu sa propisima o javnim nabavkama.

Član 10.

Nosilac pripreme izmjene Regulacionog plana, biće Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Ugljevik.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01- 363-3/17
Datum, 28.04.2017. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 18/16), člana 39. stav 2, Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine, d o n o s i

O D L U K U O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG KONKURSA U K.O. UGLJEVIČKA OBRIJEŽ I ZABRĐE

Član 1.

Ovom odlukom prodaju se nepokretnosti putem javnog konkursa – licitacije i to:

- k.č. broj 764, zv. „ŠVABINA BARA“, njiva 7. klase, površine od 20936 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- k.č. broj 763, zv. „ŠVABINA BARA“, šuma 3 klase, površine od 22503 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- k.č. broj 644/2, zv. „JASIK“, šuma 3. klase, površine od 2361 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- k.č. broj 644/3, zv. „JASIK“, pašnjak 4. klase, površine od 4295 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- k.č. broj 644/4, zv. „JASIK“, šuma 3. klase, površine od 2413 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- k.č. broj 1684, zv. „JANJA“, šuma 4. klase, površine od 7126 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- k.č. broj 788, zv. „RAVNJEŠ“, šuma 3. klase, površine od 13775 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- k.č. broj 1163, zv. „MERAJA“, pašnjak 2. klase, površine od 977 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- k.č. broj 1158, zv. „DAŠNICA“, njiva 7. klase, površine od 385 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,
- suvlasnički dio od ½ u k.č. broj 251. Zv. JANJA“, šuma 3. klase, površine od 1378 m2 upisana u List nepokretnosti broj 152. K.O. Ugljevička Obrijež.
- k.č. broj 192, zv. „ŠLJIVIĆI“, šuma 3. klase, površine od 4518 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 208/2, zv. „ŠAINOVAČA“, šuma 3. klase, površine od 1350 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 210, zv. „ŠAINOVAČA“, šuma 3. klase, površine od 2858 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 2094, zv. „BARE“, njiva 6. klase, površine od 4538 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

-- k.č. broj 2095/2, zv. „BARE“, voćnjak 3. klase, površine od 2376 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 2260/1, zv. „HUMKA“, njiva 6. klase, površine od 7252 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 2262/1, zv. „HUMKA“, šuma 3. klase, površine od 16244 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 2261, zv. „HUMKA“, šuma 4. klase, površine od 12595 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 611/1, zv. „SUVAT“, livada 2. klase, površine od 929 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 623/2, zv. „SUVAT“, njiva 3. klase, površine od 1000 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 1335/1, zv. „DUBRAVE“, pašnjak 4. klase, površine od 9160 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 1340, zv. „DUBRAVE“, pašnjak 3. klase, površine od 719 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje,

- k.č. broj 1331, zv. „DUBRAVE“, šuma 3. klase, površine od 6164 m2 upisana u List nepokretnosti broj 814. K.O. Zabrdje.

Član 2.

Početna prodajna cijena zemljišta označenog u članu 1 alineje 1 i 2 ove Odluke iznosi 1,50 KM/m2, alineje 3, 4, 5, 17, 18 iznosi 2,00 KM/m2, alineje 6 iznosi 3,00 KM/m2, alineje 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 iznosi 2,50 KM/m2 i alineje 8, 9, 10, 19 i 20 ove Odluke iznosi 5,00 KM/m2.

Član 3.

Javni konkurs o prodaji zemljišta iz člana 1 ove odluke raspisaće Načelnik opštine u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.

Član 4.

Prodajnu cijenu navedenog zemljišta učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti prije zaključivanja ugovora na žiro račun prodavca.

Član 5.

Ovlašćuje se Načelnik opštine da sa najpovoljnijem ponuđačem zaključi Ugovor o kupoprodaji zemljišta iz ove Odluke, a po pribavljenom mišljenju Zamjenika Pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem u Bijeljini.

Član 6.

Troškove izrade notarske isprave snosi kupac.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01-475- 20 /17
Datum, 28.04.2017. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 18/16), člana 39. stav 2, Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine, d o n o s i

O D L U K U O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG KONKURSA U K.O. RAVNO POLJE

Član 1.

Ovom odlukom prodaju se nepokretnosti putem javnog konkursa – licitacije, odnosno parcele radi izgradnje objekata i to:

- k.č. broj 379/16, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 587 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 587/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski,

- k.č. broj 379/12, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 2216 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 2216/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski,

- k.č. broj 379/36, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 497 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 479/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski,

- k.č. broj 379/37 zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 502 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 502/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski,

- k.č. broj 379/38, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 472 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 472/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski,

- k.č. broj 379/10, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 479 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 497/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski,

- k.č. broj 379/28, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 434 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 434/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski,

- k.č. broj 379/83, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 525 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 525/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski,

- k.č. broj 379/64, zv. „CIGANSKA NjIVA“, njiva 5. klase, površine od 522 m2 upisana u Posjedovni list broj 287. K.O. K.O. Ravno Polje, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 522/44726 u nekretninama upisanim u z.k.ul. broj 236. K.O. Janjari Srpski.

Član 2.

Početna prodajna cijena zemljišta označenog u članu 1 alineje 1. i 2. ove Odluke iznosi 7,00 KM/m2, alineje 3, 4, 5, 6, 7, 8, iznosi 8,00 KM/m2, alineje 9 iznosi 9,00 KM m2.

Član 3.

Javni konkurs o prodaji zemljišta iz člana 1 ove odluke raspisaće Načelnik opštine u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.

Član 4.

Prodajnu cijenu navedenog zemljišta učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti prije zaključivanja ugovora na žiro račun prodavca.

Član 5.

Kupac zemljišta dužan je u roku od jedne godine od zaključivanja kupoprodajnog ugovora pribaviti građevinsku dozvolu planiranog objekta, a u roku od dvije godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora započne gradnju predviđenog objekta u protivnom Ugovor o kupoprodaji predmetnog zemljišta smatra se raskinutim.

Ukoliko dođe do raskida ugovora prodavac je obavezan vratiti 50% od uplaćenih sredstava.

Član 6.

Ovlašćuje se Načelnik opštine da sa najpovoljnijem ponuđačem zaključi Ugovor o kupoprodaji zemljišta iz ove Odluke, a po pribavljenom mišljenju Zamjenika Pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem u Bijeljini.

Član 7.

Troškove izrade notarske isprave snosi kupac.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01-475-19/17

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Datum, 28.04.2017. godine

Na osnovu člana 39. stav 2. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 7. tačka 4. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 124/11) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine, d o n o s i

O D L U K U O PRENOSU PRAVA KORIŠTENJA IZGRAĐENOG VODOVODA U DONJOJ TRNOVI

Član 1.

Ovom Odlukom Opština Ugljevik prenosi na A.D. „KOMPRED“ Ugljevik pravo upravljanja, korišćenja i održavanja izgrađenog vodovoda u Donjoj Trnovi, koji se sastoji od tri izvorišta pitke vode u Banjici (Iliđa 1) i u Donjoj Krčini (Teočak i Močila), crpne stanice u Banjici, tri bazena u Brđanima, Donjoj Trnovi na „Maksinom brdu“ i „Marića brdu“, sa 468 vodomjera.

Član 2.

A.D. „Kompred“ Ugljevik se obavezuje da nakon prenosa vrši održavanje cjevovoda i objekata iz člana 1. ove Odluke svojim sredstvima.

Član 3.

Akcionarskom društvu "Kompred" Ugljevik daje se na upravljanje, korišćenje i održavanje cjevovoda i objekti iz člana 1. ove Odluke, bez naknade, na period od 20 godina, a prava i obaveze između Opštine Ugljevik i A.D. „Kompred“ Ugljevik regulisati će se sporazumom.

Član 4.

Cijenu priključka za nove korisnike A.D. „Kompred“ Ugljevik naplaćivaće u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine naknade za proširenje izvorišnih kapacitete vodosnabdijevanja akcionarskog društva, a cijenu komunalne usluge isporuke vode utvrdiće akcionarsko društvo, na koje će saglasnost u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, davati Skupština opštine.

Član 5.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da imenuje komisiju koja će utvrditi ukupnu vrijednost vodovoda, te sa A.D. „Kompred“ Ugljevik sačiniti zapisnik o prenosu prava upravljanja, korišćenja i održavanja na cjevovodima i objektima iz člana 1. ove odluke.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: :01- 01-370-33/17
Datum, 28.04.2017.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 15. i člana 23. stav 1. tačka b) Zakona o spomenicima i spomen obilježjima oslobođilačkih ratova („Službeni glasnik RS“ broj: 28/12), člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj: 97/16), i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.04.2017.godine donosi

ODLUKU

O PRISTUPANJU SANACIJI – REVITALIZACIJI SPOMEN GROBLJA PALIH BORACA NOR-a I ŽFT-a SREMA I ISTOČNE BOSNE U DONJOJ TRNOVI

I

Opština Ugljevik pristupa izvođenju radova na sanaciji i revitalizaciji Spomen groblja palim borcima NOR-a i ŽFT-a Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi u saradnji sa Savezom udruženja boraca NOR-a Ugljevik i Savezom udruženja boraca NOR-a AP Vojvodine.

II

Radovi na sanaciji – revitalizaciji Spomen groblja će se vršiti u skladu sa Projektom sanacije br. 14/16 od aprila 2016. godine urađenim od strane Preduzeća za projektovanje i inženjering „ŠIDPROJEKAT“ D.O.O. iz Šida, koji je u prvoj fazi sanacije definisao sledeće radove:

- Brušenje postojećih mermernih ploča i obnavljanje slova po potrebi,
- Nanošenje zaštitnog premaza radi zaštite ploča od daljeg propadanja,
- Zamjena polomljenih mermernih ploča novim, identičnim mermerom istog kvaliteta i dimenzija,
- Uklanjanje suvog rastinja i obnova staza u krugu Spomen groblja.

III

Zajednički odbor Skupštine Saveza udruženja boraca NOR-a Ugljevik i Udruženja boraca, potomaka i poštovalaca NOB-e 1941-1945 „Partizan“, će koordinirati realizaciju aktivnosti predviđenih ovom Odlukom i ostvarivati saradnju sa Savezom boraca NOR-a AP Vojvodine, zatim pripremati

tehničke podatke za potrebe tenderske dokumentacije i o navedenom obavještavati Načelnika opštine.

IV

Sredstva za realizaciju predviđenih radova iz člana 2. ove Odluke obezbjeđuju opštinski Savezi udruženja boraca NOR-a AP Vojvodine i Opština Ugljevik srazmjerno broju upisnih imena palih boraca i površini ploča.

V

Zadužuje se Načelnik opštine Ugljevik i Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor da provede postupak javne nabavke za predviđene radove za srazmjerni dio ploča koji pripadaju Opštini Ugljevik.

VI

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj:01-624-6/17
Datum, 28.04.2017.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) člana 75. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik RS“, broj 40/13, 106/15 i 3/16) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik rješavajući po zahtjevu Zarić Nade i Jovanović Rade, kćeri Save, obje iz Ugljevika na sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine, d o n o s i

O D L U K U

O PLAĆANJU NAKNADE ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I RENTE U RATAMA

Član 1.

Odobrava se investitorima Zarić Nadi i Jovanović Radi iz Ugljevika plaćanje u ratama naknade za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 11.724,50 KM i naknade za rentu u iznosu od 1.653,22 KM za izgradnju poslovnog objekta na parceli označenoj kao k.č. broj 269. upisana u List nepokretnosti broj 2. K.O. Ugljevik.

Član 2.

Obavezuje se investitor iz prethodnog člana da naknadu za uređenje i rentu plaća u 12 jednakih mjesečnih rata računajući od dana zaključenja ugovora.

Član 3.

Ovlašćuje se Načelnik opštine da sa investitorom zaključi Ugovor o načinu plaćanja naknade koji će se smatrati dokazom na osnovu koga se može izdati građevinska dozvola.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01-04-686/17
Datum, 28.04.2017.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.04.2017. donosi

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA
OPŠTINE UGLJEVIK U NAZIVU „UDRUŽENJA NAVIJAČA
CRVENE ZVEZDE UGLJEVIK“****I**

Daje se saglasnost na upotrebu imena Opštine Ugljevik u nazivu „Udruženja navijača Crvene zvezde Ugljevik“.

II

Donošenje ove odluke ne zahteva isplatu sredstava iz budžeta opštine.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj: 01-04-1/17

Datum, 28.04.2017.godine

PREDSJEDNIK SO-e

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) i člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik, (Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 3/04, 5/05, 11/07 i 3/14), i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 28. 04.2017. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE
OSNIVAČ OPŠTINA UGLJEVIK****I**

Imenuje se Komisija za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik u sastavu i to:

1. Petar Radovanović, predsjednik
2. Žarko Novaković, član
3. Gavro Milošević, član
4. Ivana Obradović, član
5. Tanja Sekulić, član

II

Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je da u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, sprovodi postupak izbora članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik, i predloži Skupštini njihovo imenovanje.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“,.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj: 01-111-21/17

Datum, 28.04.2017.godine

PREDSJEDNIK SO-e

Đoko Simić, profesor

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-111-14 /17

Datum, 05.04.2017. godine

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) a u vezi sa članom 79. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i Liste stručnjaka („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/17), Načelnik opštine Ugljevik ,
d o n o s i

R J E Š E N J E

o imenovanju konkursne komisije

Član 1.

Imenuje se konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Ugljevik u sastavu:

1. Petrović Verica, dipl.pravnik, predsjednik
2. Mirković Miroslav, dipl.inž.posl.inf., član
3. Vukašinović Zdravka, dipl pravnik, član
4. Obradović Ivana, doktor opšte medicine, član
5. Ristić Srđan, dipl. stomatolog, član

Član 2.

Zadatak komisije iz člana 1 ovog Rješenja je da u skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), sprovede postupak za prijem službenika u Opštinsku upravu Ugljevik.

Član 3.

Komisija će donijeti Poslovnik o radu konkursne komisije.

Član 4.

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-111-86/14 od 11.09.2014. godine

Član 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. stav 1. t. 10) i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 8. stav 1. tačka a) Uredbe o sadržaju i načinu izrade Plana zaštite od elementarne nepogode i druge nesreće („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/13) i članova 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Načelnik opštine Ugljevik,
d o n o s i

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
PROCJENE UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNE
NEPOGODE I DRUGE NESREĆE NA PODRUČJU
OPŠTINE UGLJEVIK

I

U radnu grupu za izradu procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće na području opštine Ugljevik, imenuju se:

1. Slađana Stojić, sss za izradu plana zaštite i spasavanja od el. nepogode i dr. nesreće, koordinator,
2. Miroslav Mirković, šef odsijeka za poslove civilne zaštite i TVJ,
3. Dragan Jevtić, viši stručni saradnik za poslove civilne zaštite,
4. Velimir Jovanović, viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove,
5. Verica Petrović, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove,
6. Darko Milanović, načelnik odjeljenja za opštu upravu,
7. Jelena Džino, šef odsijeka za privredu,
8. Savo Mirić, stručni saradnik za poslove iz oblasti poljoprivrede,
9. Radenko Mihailović, komunalni policajac,
10. Ružica Petričević, opštinski službenik za davanje stručnog mišljenja i smijernica pri izradi prostorno planske dokumentacije.

II

Koordinator radne grupe zadužen je za koordinaciju i usmjeravanje aktivnosti radne grupe, iniciranje i organizovanje sastanaka i planiranje aktivnosti.

III

Zadatak radne grupe je da prema Uredbi o sadržaju i načinu izrade Plana zaštite od elementarne nepogode i druge nesreće („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/13), izradi procjenu ugroženosti od elementarne nepogode ili druge nesreće.

Rok za izvršenje poslova iz stava 1. ovog člana je 31. jul 2017. godine.

IV

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi rješenje broj 02/1-11-6-1/14 od 04.02.2014. godine.

V

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.
 Broj: 02-111-18/17
 Datum: 19.04.2017. godine

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Sindikalna organizacija „Organi uprave opštine Ugljevik“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije

Konto br. 415219 – Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u iznosu od 460,00KM za obilježavanjij i proslavu međunarodnog dana žena 8.marta

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
 Broj: 02-40-475 /17
 Datum: 04.04.2017. god

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Kulturno umjetničko udruženje „Rudar“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije

Konto br. 415217 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu od 2.000,00KM za tekuće aktivnosti.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
 Broj: 02-40-495 /17
 Datum: 17.03.2017. god

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Karate klub „Rudar“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije

Konto br. 415213 – Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 1.000,00KM za tekuće aktivnosti kluba .

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-79 /17
Datum: 09.03.2017. god

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik Učenici IV razreda Gimnazije

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret predsjednika razreda Ristić Ružice i sa pozicije Konto br. 415217 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu od 500,00KM za realizaciju projekta „Kabinet hemije“ a koji se odnosi na njegovo opremanje.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-403 /17
Datum: 17.03.2017. god

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik Učenici III₃ razreda Gimnazije

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret predsjednika razreda Ristić Ružice i sa pozicije Konto br. 415217 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu od 700,00KM za realizaciju projekta „Autobuska nastrešnice u blizini škole“.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-460 /17
Datum: 15.03.2017. god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Lovačko udruženje „Rudar“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije Budžetska rezerva u iznosu od 3.000,00KM za nabavku fazanske divljači i puštanje u lovište.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-183 /17
Datum: 14.03.2017. god

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Ravnogorski pokret Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije Konto br. 415219 – Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima iznosu od 2.000,00KM za obilježavanje Krsne slave, odlazak u Dobrun i obilježavanje tradicije Ravnogorskog pokreta.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-291 /17
Datum: 10.03.2017. god

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine

Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Medžlis islamske zajednice Bijeljina

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije

Konto br. 415214 – Tekući grantovi etničkim i vjerskim organizacijama u iznosu od 3.000,00KM za obnovu Vakufske kuće u Srednjoj Trnovi.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-2/16

Datum: 14.03.2017. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Lovačko udruženje „Dubrave“ Zabrdje

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije Konto br. 415219 – Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima iznosu od 1.000,00KM za tekuće aktivnosti.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-414 /17

Datum: 08.03.2017. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“ Bijeljina

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije

Konto br. 415219 – Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima iznosu od 500,00KM za pripremu i organizovanje Internacionalnog festivala muzike „Primavera“ u Etno selu „Stanišići“ od 23-23.marta 2017.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.

Broj: 02-40-373 /17

Datum: 07.03.2017. god

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Savez udruženje boraca NOR-a Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije

Konto br. 415215 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom u iznosu od 200,00KM za realizaciju projekta sanacije-revitalizacije Spomen groblja kod Spomenika palih boraca Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-388 /17

Datum: 03.03.2017. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine DSR „Klen“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije Konto br. 415213 – Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 700,00KM za tekuće aktivnosti.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-143 /17

Datum: 03.03.2017. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Sindikalna organizacija „Organi uprave opštine Ugljevik“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije Konto br. 415219 – Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u iznosu od 5.800,00KM za obilježavanjlj i proslavu međunarodnog dana žena 8.marta

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-316 /17

Datum: 02.03.2017. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine SKUD „Vojvoda Mando“ Ravno Polje

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije Konto br. 415217 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu od 400,00KM za troškove prevoza i odlazak z Brod.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-118 /17

Datum: 02.03.2017. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Srpska pravoslavna crkvena opština Ugljevička Obrijež

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret i sa pozicije Konto br. 415234 – Kapitalni grantovi u zemlji u iznosu od 15.742,00KM za kupovinu susjednog placa koji se nalazi pored hrama Svetog Jovana Krstitelja u Ugljevičkoj Obriježi.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-385 /17

Datum: 02.03.2017. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Mijić Suzani iz Ugljevika

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije Konto br. 416129 – Ostale tekuće pomoći koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i gradova u iznosu od 1.000,00KM za podsticaj mladim talentima naše opštine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-238/17

Datum: 17.03.2017. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da može u mjesecu martu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....4.200,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5 -40-411 /17
Datum, 03.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, da može u mjesecu februar 2017.godine, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5 -40-448 /17
Datum, 10.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da može u mjesecu martu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....3.100,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....2.951,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5 -40- 450 /17
Datum, 13.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci Ugljevik, da može u mjesecu januaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....375,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....295,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5 -40- 454 /17
Datum, 14.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da može u mjesecu januaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....6.465,00KM
 -413900-Rashodi po osnovu zatezni kamata.....700,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
 Broj: 02/5 -40-488 /17
 Datum, 16 .03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da može u mjesecu januaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja.....634,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
 Broj: 02/5 -40-470 /17
 Datum, 14.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da može u mjesecu februaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....2.179,00KM
 -412900-Ostali nepomenuti rashodi.....5.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
 Broj: 02/5 -40- 476 /17
 Datum, 15.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da može u mjesecu februaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....100,00KM
 -412200-Rashodi po osnovu utroška.....200,00KM
 -412300-Rashodi za režijski materijal.....80,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
 Broj: 02/5 -40-501 /17
 Datum, 20.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da može u mjesecu martu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5 -40- 555 /17
Datum, .03.2017.god.

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....60,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5 -40- 562 /17
Datum, 30.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da može u mjesecu februaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....160,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5 -40-535 /17
Datum, 24.03.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da može u mjesecu februaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....20,00KM
-511300-Izdaci za nabavku postrojenja.....380,00KM

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da može u mjesecu februaru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama:

-412200-Rashodi po osnovu utroška.....9.000,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....1.200,00KM
-413900-Rashodi po osnovu zatezni kamata.....120,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5 -40-576 /17
Datum, 03.04.2017.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec februar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja.....9,00KM
na poziciju :

-511200-Izdaci za investiciono održavanje.....9,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-562 /17
Datum: 30.03.2017.god

na poziciju :
-516100-Izdaci za zalihe materijala.....30,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-532 /17
Datum: 23.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, za mjesec januar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....600,00KM

na poziciju :

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....600,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-577 /17
Datum: 04.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec februar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja.....30,00KM

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, za mjesec januar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-621900-Izdaci za otplatu ostalih.....150,00KM

na poziciju :

-631900-Ostali izdaci.....150,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-500 /17
Datum: 17.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec januar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-621900-Izdaci za otplatu ostalih.....370,00KM

na poziciju :

-631900-Ostali izdaci.....370,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-477 /17
Datum: 23.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec januar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-411100-Rashodi za bruto plate.....10.000,00KM
na poziciju :
-411300-Rashodi za naknadu plata zaposlenih.....10.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-487 /17
Datum: 15.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Mjesnim zajednicama Ugljevik, za mjesec januar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....30,00KM
na poziciju :
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....30,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-474 /17
Datum: 14.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec januar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.....312,00KM

na poziciju :
-411300-Rashodi za nakn.plata zaposlenih.....312,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02-40-272 /17
Datum: 14.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, za mjesec februar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....300,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....900,00KM
na poziciju :
-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....1.200,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-449 /17
Datum: 10.03.2017.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, za mjesec februar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....160,00KM
na poziciju :
-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....160,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-440 /17
Datum: 10.03.2017.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2017.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec februar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicije :

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....675,00KM

na poziciju :
-412700-Rashodi za stručne usluge.....675,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-437 /17
Datum: 08.03.2017.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....2.227,00KM

na poziciju :
-411200-Rashodi za bruto naknade.....2.227,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-407/17
Datum: 02.03.2017.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa Centra za socijalni rad Ugljevik sa pozicija:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja.....186,00KM

Sa pozicija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik:
-413900-Rashodi po osnovu zatezni.....16,00KM
-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....188,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....223,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....28,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....56,00KM

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....	804,00KM
M	
-412300-Rashodi za režijski ...materijal.....	39,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utroška.....	207,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade.....	49,00KM

Sa pozicija JU SRC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik:

-413900-Rashodi po osnovu zatezni.....	147,00KM
-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....	171,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....	59,00KM
-412600-Rashodi po osnovu utovanja.....	159,00KM
-412500-Rashodi za tekuće ržavanje.....	235,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....	60,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utroška.....	104,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade.....	719,00KM

Sa pozicija Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik:

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....	469,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....	394,00KM
-412100-Rashodi po osnovu zakupa.....	52,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade.....	37,00KM

na poziciju JU Centra za socijalni rad Ugljevik :

-416200-Doznake drugim institucijama.....	2.446,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utroška.....	511,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....	60,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....	369,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....	327,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....	158,00KM
-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....	521,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-401/17

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Datum: 14.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija :

-412200-Rashodi po osnovu utroška.....	60,00KM
-412400-Rashodi za materijal za poseb.potrebe.....	129,00KM
Sa pozicija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik:	
-413900-Rashodi po osnovu zateznih.....	460,00KM
na poziciju :	
-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....	457,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....	190,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....	2,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-397/17

Datum: 01.03.2017.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija :

-511200-Izdaci za investiciono održavanje.....	6.983,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utroška.....	2.330,00KM
na poziciju :	
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....	6.983,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....	2.330,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-396/17
Datum: 14.03.2017.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskim korisnicima Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija Opštinske uprave Ugljevik :

-Budžetska rezerva.....3.669,00KM

Sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik:

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....1.549,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih.....514,00KM

Na poziciju Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....266,00KM
na poziciju :
-416300-Doznake pružiocima usluga socijalne zaštite.....5.466,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-419/17
Datum: 03.03.2017.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik :

-412300-Rashodi za režijski materijal.....100,00KM
na poziciju Socijalna zaštita :
-416300-Doznake pružiocima usluga.....100,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-400/17
Datum: 02.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec novembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....54,00KM
na poziciju Opštinska uprava :
-412700-Rashodi za stručne usluge.....54,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-420/17
Datum: 03.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija JU SRC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik :

-412300-Rashodi za režijski materijal.....10,00KM

Sa pozicija Agencije za razvoj MSP Ugljevik:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....177,00KM

na poziciju JU SRC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik:

-412200-Rashodi po osnovu utroška.....187,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-418/17
Datum: 02.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskim korisnicima Opštine Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija Opštinske uprave Ugljevik :

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....6.000,00KM

na poziciju :

-415200-Kapitalni grantovi.....6.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-462/17
Datum: 14.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskim korisnicima Opštine Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik :

-412200-Rashodi energije komunalnih komunik.usluga.....290,00KM

na poziciju :

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....290,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-486/17
Datum: 16.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik sa pozicija :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....676,00KM

na poziciju :

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....343,00KM

-412200-Rashodi po osnovu utroška.....16,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....139,00KM

-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....17,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....40,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....30,00KM

-412400-Rashodi za materijal za pos.....91,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-478/17

Datum: 14.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskim korisnicima Opštine Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija Agencija za razvoj MSP Ugljevik :

-411200-Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih.....27,00KM
na poziciju :
-411100-Rashodi za bruto plate.....27,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-526/17
Datum: 22.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskim korisnicima Opštine Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava: Sa pozicija JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik :

-411200-Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih.....341,00KM
na poziciju Agencija za razvoj MSP Ugljevik :
-411200-Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih.....341,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-463/17
Datum: 14.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskim korisnicima Opštine Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava sa pozicija Agencija za razvoj MSP Ugljevik :

-411100-Rashodi za bruto plate.....8,00KM
na poziciju JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik :
-411200-Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih.....8,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-547/17
Datum: 24.03.2017.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05,4/07,4/08, 5/09 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskim korisnicima Opštine Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava Sa pozicija JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik :

-412200-Rashodi energije komunalnih i komunik.usluga.....52,00KM
na poziciju JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik :
-412900-Ostali rashodi.....52,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
Broj: 02/5-40-571/17

Datum: 30.03.2017.god

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1636/16

Datum: 27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Radovanović Bori iz Bogutova Sela u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl., inž. Vasilije Perić, dipl., ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1600/16

Datum: 27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Đukić Milici iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl., inž. Vasilije Perić, dipl., ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1698/16

Datum: 28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mihajlović Joki iz Ugljevik Sela u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl., inž. Vasilije Perić, dipl., ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1693/16

Datum: 28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Todorović Cvijeti iz Mezgrađe u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1794/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Bojić Budimiru iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-2033/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Đurić Đođi iz Bogutova Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1707/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mihajlović Marii iz Donje Trnove u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1638/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Todorović Nevenki iz Mezgraje u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1553/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Prelić Savi iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: stotinu konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-2013/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6.

Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić Vasiliji iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1674/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Arsenović Ozrenki iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-2059/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Blagojević Petku iz Tutnjeva u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1630/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jović Budimiru iz Zabrdja u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1574/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Guto Stani iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1578/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mikosavljević Ilinki iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.,inž Vasilije Perić, dipl.,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1732/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić Petru iz Mezgraje u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.,inž Vasilije Perić, dipl.,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1582/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jović Jovanki iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.,inž Vasilije Perić, dipl.,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1590/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Trifković Miroslavu iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.,inž Vasilije Perić, dipl.,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1681/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lukić Slavki iz Ugljevika u iznosu

od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1713/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i :

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mekić Radojki iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1666/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i :

ODLUKU

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Miljanović Jovanki iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1644/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i :

ODLUKU

O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić Desi iz Gornje Krčine u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1669/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od

06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Tokić Jovanki iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1665/16
Datum: 28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Radovanović Dragici iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1678/16
Datum: 27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6.

Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Dragić Radojki iz Maleševaca u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1580/16
Datum: 27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić Gospi iz Donjeg Zabrdja u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1802/16
Datum: 28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine

Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Starčević Danici iz Ravnog Polja u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1642/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Simić Milanu iz Donje Trnove u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1639/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj

101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Josipović Savi iz Donjeg Zabrdža u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1634/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Živanović Milici iz Donje Trnove u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-2046/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Radojki iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1572/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Cviji izi Zabrdža u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1640/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić Vukašinu iz Donjeg Zabrdža u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1613/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić Miloradu iz Ugljevičke Obrijieži u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1629/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić Ivanki iz Bogutova Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1633/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Bunijevac Miladinu iz Donjeg Zabrdā u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1884/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Tomić Teodoru iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1898/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić Zorki iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1899/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Novaković Zorki iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1925/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Kostić Mirjani iz Donjeg Zabrdja u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1659/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Filipović Miroslavu iz Ugljevika Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1677/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Stojanović Saji iz Gljanja u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1668/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Manojlović Desanki iiz Donjeg Zabrdā u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1656/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić Joki iiz Maleševaca u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1655/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ristić Smilji iz Bogutovog Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1652/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu

novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Despotović Slobodanu iz Donje Krčine u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1649/16
Datum: 28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015. god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Nikolić Iliji iz Mezgraje u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1671/16
Datum: 28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od

06.03.2015. god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Nikoli iz Maleševaca u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1637/16
Datum: 27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015. god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Maksimović Petri iz Maleševaca u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-2060/16
Datum: 28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj

101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić Svetozaru iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1560/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lukić Slavici iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: stotinu konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1660/16

Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Radovanović Milki iz Bogutovog Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1658/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Zarić Iliji iz Starog Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1643/16

Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Dragić Ivanu iz Bogutovog Serla u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1727/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić Dušanki iz Ugljevičke Obrježi u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1618/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazić Ruži iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1842/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

**ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI**

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Cvijetinović Joki iz Bogutova Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE **NAČELNIK OPŠTINE**
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1714/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I
Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Filipović Milici iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II
Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1648/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I
Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Knežević Božidaru iz Starog Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II
Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1672/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I
Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Đuki iz Ugljevik Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II
Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl,inž Vasilije Perić, dipl,ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1672/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I
Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Đuki iz Ugljevik Sela u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II
Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1876/16
Datum:28.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Spaseniji Gajić iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1647/16
Datum:27.09. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.09.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Tešanović Brani iz Ravnog olja u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE NAČELNIK OPŠTINE
Mirković Miroslav dipl.inž Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-42/17
Datum, 03.04.2017.g.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05),člana18.stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga i to:

- usluge održavanja web sajta www.ugljevikinvest.net
- usluge održavanja web sajta www.opstinaugljevik.net
- usluge održavanja društvenih mreža i
- održavanje web banera na portalu ugljevik.info, a sve za potrebe opštine Ugljevik.

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 79340000-9

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 2.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 5.900,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2017. godinu.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj : 02-404-44/17
Datum, 05.04.2017.g.

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 87. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE ROBA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke roba-pogonskog goriva za službena vozila za potrebe Opštinske uprave Opštine Ugljevik.

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma na period od jedne godine. Oznaka i naziv preuzeti iz JRJN:09130000-9 (nafta i destilati).

Član 2.

Za realizaciju nabavke roba iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 25.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Privremenim planom javnih nabavki za 2017. godinu pod rednim brojem 2 (robe) i u budžetu opštine za 2017. godinu pod ekonomskim kodom 412600.

Član 3.

Kriterijum koji će se primjenjivati pri izboru najpovoljnijeg ponuđača je „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

Član 4.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i podzakonskim aktima.

Član 5.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-404-45/17

Datum, 05.04.2017.g.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba i to: Nabavka i montaža višestepene vertikalne pumpe VSM 2-11 za vodovod u Falčićima u MZ Stari Ugljevik.

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN:42122130-0.

Nabavka roba iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 2.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 2.600,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2017. godinu.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-404-47/17

Datum, 10.04.2017.g.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05) i člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 6/05), člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga reklamiranja na led bilbord i usluge izrade i adaptacija video reklama.

Oznaka predmetne nabavke preuzeta iz JRJN: 79342200-5.

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 2.

Predviđeni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 5.900,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Sredstva za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke su obezbijeđena u budžetu opštine Ugljevik za 2017. godinu.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj :02-404-49/17
Datum, 12.04.2017.g.

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA
na koje se primjenjuje poseban režim

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga informisanja građana, kao i medijskog praćenja aktivnosti Načelnika opštine, Skupštine opštine Ugljevik i Opštinske uprave Opštine Ugljevik u 2017. godini, predviđene u Aneksu II dio B, pod kategorijom rekreacione usluge , kulturne i sportske na koje se u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama primjenjuje poseban režim.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2017. godinu pod rednim brojem 5 (usluge).

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor
Sokica Horvat

SADRŽAJ

AKTI SO-E

Odluka o utvrđivanju nacrtu i o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Statuta opštine Ugljevik.....	1
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik	1
Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana „Novo Naselje,, Ravno Polje	2
Odluka o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O. Ugljevička Obrijež i Zabrđe	3
Odluka o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O. Ravno Polje	4
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Donjoj Trnovi.....	4
Odluka o pristupanju sanaciji - revitalizaciji Spomen groblja palim borcima NOR-a i ŽFT-a Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi	5
Odluka o plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta i rente u ratama	5
Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Opštine Ugljevik u nazivu „Udruženja navijača Crvene zvezde Ugljevik“.....	6
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač opština Ugljevik	6

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Rješenje o imenovanju konkursne komisije.....	6
Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće na području opštine Ugljevik.....	7
Rješenja o isplati sredstava	7
Odluke o isplati novčane pomoći.....	21
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke	37